

Šifra predmeta: BUS349	Naziv predmeta: RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA		
Nivo: Prvi ciklus studija	Godina: III	Semestar: V	Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezan smjerski	Broj sati sedmično: 6	Ukupan broj sati: 90	
1. CILJ PREDMETA	Cilj predmeta "Računovodstvo finansijskih institucija" je da se studenti upoznaju sa vrstama finansijskih institucija, djelatnošću, knjiženjem poslovnih promjena vezanih za različite finansijske institucije, kao i sa izradom finansijskog izvještaja i njegove kvalitetne prezentacije.		
1.1. Osnovne tematske jedinice	1. Uvod u računovodstvo finansijskih institucija 2. Zakonska regulativa kojom se reguliše računovodstvo finansijskih institucija 3. Osnove računovodstva banaka 4. Osnove računovodstva mikrokreditnih organizacija 5. Osnove računovodstva osiguranja 6. Osnove računovodstva fondova 7. Osnove računovodstva lizing društava 8. Osnove računovodstva finansijskih instrumenata 9. Osnove računovodstva vrijednosnih papira 10. Finansijsko izvještavanje finansijskih institucija NAPOMENA: Sve prethodno navedene oblasti imaju za cilj da pruže osnove kako bi se studentima nakon položenog ovog predmeta omogućilo nesmetano uvođenje u detaljniju proceduru knjiženja i izvještavanja kroz eventualno pojedinačne predmete: računovodstvo banaka, osiguranja, fondova i dr. finansijskih institucija na smjerovima dodiplomskog studija ili na postdiplomskom studiju.		
1.2. Rezultati učenja	Nakon položenog predmeta Računovodstvo finansijskih institucija, studenti će moći da: 1. Opišu i evaluiraju aplikaciju ključnih koncepata iz oblasti računovodstva finansijskih institucija 2. Koriste znanja i vještine za potrebe evidencije poslovnih događaja u računovodstvu finansijskih institucija 3. Koriste znanja i vještine za potrebe izrade i prezentacije finansijskih izvještaja u finansijskim institucijama		
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE			
Opis aktivnosti			
2.1. Način izvođenja nastave	1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije	1. 70% 2. 20% 3. 10 %	
Učešće u ocjeni (%)			
2.2. Sistem ocjenjivanja	1. prvi parcijalni ispit 2. drugi parcijalni ispit 3. finalni ispit 4. kviz 5. prezentacija	1. 20% (20 bodova) 2. 20% (20 bodova) 3. 50% (50 bodova) 4. 5% (5 bodova) 5. 5% (5 bodova)	
3. LITERATURA	1. Prof. dr Mehmed Jahić i drugi: Računovodstvo finansijskih institucija, Sarajevo, 2008 2. Prof. dr Mehmed Jahić i drugi: "Računovodstvo banaka", Revikon, Sarajevo, 1999. 3. Prof. dr Mehmed Jahić: "Knjigovodstvo banaka, osiguranja i budžeta", Fojnica, 2004. 4. Međunarodni računovodstveni standardi u izdanju Komisije za RiR, 2006. 5. Kontni planovi za svaku oblast pojedinačno 6. Službena akta objavljena u službenim glasilima BiH i FBiH.		